

Sesotho

Mohato

3A

Seromo wa Mohale!



Pumeza Ngobozana



Seromo wa Mohale!
Sesotho
Mohato 3A

ISBN: 978-1-77981-070-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Pumeza Ngobozana

Mofetoledi: Komello Moloji

Motshwantshisi: Gerda Smit

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




Seromo wa Mohale!



Pumeza Ngobozana

Naheng e hole kwana, polasing ya teng, ho ne ho phela tsuonyana e makatsang. E ne e fapane le tse ding ka masiba a yona a fapaneng le a ditsuonyana tse ding. Bakeng sa hore masiba a otlolohe, a benye, a ne a fifetse, a le mabe, eka a metsi ke pula. Molala o se na masiba, maoto a le makgisa tjena.





Lebitso la tsuonyana ena e ne e le Seromo ka lebaka la masiba a yona a mabe. Ditsuonyana tse ding di ne di rehilwe mabitso ho ya ka mebala ya tsona. Seromo o ne a rata lebitso la hae haholo hobane le ne le fapane le mabitso a mang. Le ne le mo etsa hore a ipone a kgethehile.

Ditsuonyana tse ding di ne di sa batle ho bapala le Seromo ho hang.

“Ka moo masiba a hao a leng mabe ka teng, le kama e ke ke ya a otlolla!”

“Ha re se bapaleng le yena, Ke a tseba hore o na le lephoka le lebe, ebile o na le matsetse!” ho realo Mosweu, ya neng a na le masiba a masweu, a bile a ratwa ke ditsuonyana tse ding. Di ne di rata ho mo sala morao jwalo ka ha eka ke moetapele.





Seromo o ne a le bodutu hobane o ne a phela le mmae feela. Mmae o ne a mo kgothalletsa ho bapala le ditsuonyana tse ding hore di tle di amohele sebopelo sa hae. Taba ena e ne e le thata ho Seromo hobane ditsuonyana di ne di baleha ha a di atamela.

Ka tsatsi le leng Seromo a ntse a ipapalla a le mong jwalo ka mehla, ha fihla ho yena tsuonyana e nngwe e masiba a mebalabala e makatsang. O ne a qala ho e bona.

“Masiba a hao a matle jwang! mmala ona o bitswang?” ho botsa Seromo.

“Ke a leboha. Mme o re ke mookodi ka lebaka la mebala ena e mengata. Lebitso la ka ke Mookodi,” Ke tsuonyana ka pososelo.

“Ka nnete?” ho botsa Seromo ka pososelo.

“Lebitso la ka ke Seromo. Ke ka lebaka la masiba a ka a mabe.”

Ba keketeha ka bobedi.





“Na o ka ntumella ho pholla masiba a hao?” ho botsa Mookodi.

Seromo a oma ka hlooho, a dumella Mookodi ho pholla masiba a hae.

Mookodi a makala ha a pholla masiba a Seromo. Masiba a Seromo a ne a le bonolo jwalo ka a hae, ebile a se na letsuka jwalo ka ha ho bolelwa.

Ho tloha mohleng oo bobedi bona ya e ba balekane. Lekgetlo la pele bophelong ba hae Seromo a ba le molekane. A thaba haholo.



Ditsuonyana tse ding di ne di ba boha ha ba bapala, ba matha, ba lelekisana, ba tsoma diboko tsa mobu le dijo tse ding. Di ne di maketse ke selekane sena.

Ka tsatsi le leng ha Seromo le Mookodi ba ipapalla jwalo ka mehla, Phakwe e kgopo ya fofela haufi le moo ditsuonyana tse pedi tse na di bapallang teng. Phakwe ya fofela haufi ka hodima dihlooho tsa bona. Mookodi o ne a le boi.

Seromo a bolella Mookodi hore a se kgathatsehe hobane yena ha a natse Phakwe e kgopo.



Phakwe a otlolla dinala tsa hae tse telele, tse kgopane, a itokiseditse ho hlotha Mookodi. Seromo a ipeha pakeng tsa molekane wa hae le Phakwe.



Seromo a hlohlora mapheo a hae mme a sisinya masiba a hae. A tadima Phakwe ka mahlong, “Lekwala towe! Hobaneng o hlekefetsa ditsuonyana tsa batho? O a tseba hore ha di kgone ho itwanela ho wena? Hlotha nna! Nna ha ke o bone ka letho! Tsamaya mona, o re tlohele rona!” O bua jwalo a leleka Phakwe ka maphewana a hae a manyenyane.

Phakwe ha a ka a kgolwa ditsebe tsa hae. A fofa kapele, a ikela ka potlako a halefile hobane ha a so ka a komelwa ke tsuonyana ka tsela ena.





Ditsuonyana di ne di shebile ketsahalo ena moo di neng di ipatile teng, di balehile le ha di kgahlilwe ke sebete sa Seromo. Di ne di sa kgolwe ka moo a ileng a beha bophelo ba hae kotsing ho pholosa molekane wa hae.

“Ke a leboha ha o pholositse bophelo ba ka ho Phakwe, molekane,” ke Mookodi eo.

“Balekane ba a thusana!”

“Hobaneng o halala Phakwe?” ho botsa Mookodi.



“Ke nahana hore masiba ana a ka a mabe a na le malepa.!” Balekane bana ba babedi ba keketeha.

Seromo o ne a thabetse ho fapana ha hae le ba bang.

Letsatsi le latelang ditsuonyana tsohle tsa tla ho Seromo le Mookodi, di hulwa ke Mosweu ka pele.

“Na nka ba molekane wa hao le nna?” ho botsa Mosweu.



Mookodi a sheba Mosweu, a nto re, “ Eya bo! O ka ba molekane wa rona.”

“Ke maswabi haholo ka dipuo tse mpe tseo ke di buileng,” ho realo Mosweu.

Seromo a dumela ka ho oma ka hlooho ya hae.

Ho tloha mohleng oo, ditsuonyana tsa bapala mmoho.

Seromo a di ruta ho sisinya mapheo a tsona le ho hlohlora masiba ho isirelletsa ho Phakwe.



Phakwe a se ke a hlola a di kgathatsa hape.
Mohlomong o ile a ya mapolasing a mang. Seromo
ha a ka a hlola a bolawa ke bodutu. Ditsuonyana tse
ding tsa emisa ho mmitisa ka mabitso a mabe, mme
tsa mmitisa, Seromo wa Mohale!





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

